



BH. BANKARI SPREMNI ZA NOVE REFERENTNE KAMATNE STOPE

Za razliku od Centralne banke BiH i entitetskih agencija za bankarstvo, koje se ogradiju da nisu nadležne za primjenu reformi referentnih međubankarskih kamatnih stopa, iz Udruženja banaka BiH poručuju da kontinuirano prate reformu kamatne stope te da će, ukoliko dođe do temeljne promjene metodologija, biti neophodno kroz institucionalni okvir osigurati nesmetanu tranziciju na nove referentne stope radi neometanog funkcioniranja finansijskog tržišta.

PIŠE Armin Žeba

Grupa industrijski naj-razvijenijih zemalja svijeta G20 još 2013. godine zatražila je od svog Odbora za finansijsku stabilnost (FSB-a) da detaljno preispita najvažnije referentne kamatne stope i razvije planove za njihove promjene, prvenstveno kako bi se osiguralo da ih "sudionici na tržištu upotrebljavaju na primjereni način". Godinu dana kasnije, FSB je objavio svoje preporuke, kojima su utvrđena dva osnovna ci-

REGULATORI I UČESNICI FINANSIJSKIH TRŽIŠTA POZVANI DA NAJKASNIJE DO KRAJA 2021. GODINE PRESTANU KORISTITI LONDONSku MEĐUBANKOVNU PONUDBENU KAMATNU STOPU (LIBOR), JEDAN OD NAJČEŠĆE KORIŠTENIH, ALI I NAJVIŠE ZLOUPOTREBLJAVANIH IBOR-A

lja - reforma međubankarskih ponudbenih kamatnih stopa (IBOR) za jačanje postojećih metodologija i njihovo veće temeljenje

na stvarnim transakcijama te razvoj alternativnih referentnih stopa. Pritom su regulatori i učesnici finansijskih tržišta pozvani da

najkasnije do kraja 2021. godine prestanu koristiti Londonsku međubankovnu ponudbenu kamatu stopu (LIBOR), jedan od najčešće korištenih, ali i najviše zloupotrebljavanih IBOR-a. Naime, upravo afera "LIBOR", koja je eskalirala u ljeto 2012. godine, a u kojoj su zbog lažiranja vrijednosti te referentne stope brojne velike svjetske banke kažnjene



astronomski visokim globama (Barclays sa 290 miliona funti, Royal Bank of Scotland sa 390 miliona funti, UBS sa 940 miliona funti...), motiviralo je FSB-ovu reformsku akciju.

EVROPSKA PRAVILA

Uredbom o referentnim vrijednostima (BMR), koja je stupila na snagu 1. januara 2018.,

Evropska unija je među prvima pravno uokvirlila FSB preporuke, zabranjujući upotrebu referentnih stopa koje nisu uvrštene u registar Evropskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) te propisujući da ugovori između kreditora i korisnika kredita moraju sadržavati "održive rezervne aranžmane kojima se utvrđuje koju će referentnu stopu ugovorne strane koristiti u slučaju da inicijalno ugovorena referentna stopa više nije dostupna". Istrom uredbom, definirano je da se EURIBOR (Evropska međubankarska ponudbena kamatna stopa), koju izračunava grupa odbanrih banaka, a njome upravlja Evropski institut za tržišta novca (EMMI) i objavljuje je za nekoliko dospijeća (sedmica, mjesec, tri mjeseca, pola godine i godina), može nastaviti upotrebljavati kao referentna vrijednost, ali uz novu, takozvanu hibridnu metodologiju izračuna, koja podrazumijeva upotrebu stvarnih transakcija kad god su one dostupne. S obzirom da se radi o globalnim promjenama pravila igre vezane za kreiranje referentnih kamatnih

stopa, one neće i ne mogu zaobići ni Bosnu i Hercegovinu.

No, kakve su obaveze bosanskohercegovačkog bankarskog sektora kada je riječ o svojevrsnoj reformi međubankarskih referentnih kamatnih stopa i dokle je taj proces došao u BiH, u kojoj mjeri i na koji način će se ta reforma eventualno odraziti na aktivne kredite bh. stanovništva i pravnih lica kod komercijalnih banaka te na obaveze države prema međunarodnim

kreditorima, u kojim slučajevima i koliko često se u našoj zemlji do sada koristio

LIBOR i čime će on biti zamijenjen (da li BiH može sama odabrati alternativnu referentnu stopu ili mora primijeniti određeni evropski standard), kakva je trenutna situacija sa EURIBOR-om i šta je ustvari ključna razlika iz-

među dosadašnjih i novih referentnih stopa, prvenstveno u smislu pouzdanoći i smanjenja mogućnosti za manipulacije, pitanja su na koja iz domaćih institucija nadležnih za regulaciju finansijskog tržišta nema konkretnih odgovora kojima bi se široj javnosti približila ova tema.

"Pitanja koja ste uputili Centralnoj banci BiH, nisu u njenoj nadležnosti.

Ono na šta vam konkretno Centralna banka može dati odgovor, jeste pitanje koje se odnosi na EURIBOR, referentnu kamatnu stopu koja je zastupljena u BiH. Referentne kamatne stope služe kao orientir po kojoj cijeni možemo očekivati da se zadužimo, a kamatna stopa se uvijek bilateralno ugovara između zajmoprimeca i zajmodavca u konkretnom poslu. Ugovori o zaduživanju u našim bankama, kada je riječ o ugovorima sa promjenjivom kamatnom stopom, što je nešto više od polovine svih ugovorenih kredita, pretežno se vežu za EURIBOR (šest mjeseci i iznos budućih obaveza po osnovu kredita jednim dijelom će porasti ili se umanjiti pod uticajem promjene EURIBOR-a).


To ni u kom slučaju neće zavisiti od eventualne metodološke izmjene računanja referentnih kamatnih stopa, ako ikada do nje i dođe, već isključivo od cijene po kojoj su banke spremne međusobno se zaduživati na novčanom tržištu u određenom momentu", sve je što su nam o ovoj temi mogli reći iz Centralne banke BiH, uz sugestiju da sve ostale informacije potražimo od "drugih relevantnih izvora".

Puno konkretniji nisu bi-

HIBRIDNI EURIBOR U POČETNOJ FAZI NEĆE ODSTUPATI OD POSTOJEĆEG ZA VIŠE OD 0,05 POSTO, DOK ĆE BUDUĆNOST NJEGOVOG KRETANJA, NAKON TRANZICIJSKOG PERIODA, OVISITI O ODLUKAMA ECB-A I TRŽIŠNIH USLOVA



Iz Centralne banke objašnjavaju da su kamatne stope izvan njenih nadležnosti



li ni u entitetskim agencijama za bankarstvo. Na-protiv, u Agenciji za ban-
karstvo RS ocijenili su da su pitanja u vezi s referen-
tnim kamatnim stopama
„više usmjerena prema komercijalnim bankama, s obzirom da su one te koje odobravaju kredite, odno-
sno određuju kamatne stope“, dok su nam iz federalne Agencije, uz konstataciju da više informacija možemo dobiti od Centralne banke i Udrženja banaka BiH, dali u suštini tek kurtoazni odgovor.

“Agencija, bez obzira na promjene koje mogu nastati za određivanje i prezentiranje referen-
tnih kamatnih stopa kroz pod-
zakonske akte, insistira na iskazivanju referen-
tnih kamatnih stopa. Even-

tualne pro-
mjene na-
čina iska-
zivanja i prezentir-
anja referen-
tnih kamatnih
stopa mo-
gu predstavljati tehničko i pravno pitanje“, kratka je opaska iz Agencije za ban-
karstvo FBiH.

Jedina adresa na kojoj su nas bili voljni detaljnije uputiti u priču o izmjenama međubankarskih kamatnih stopa bilo je Udrženje banaka BiH, odakle su nam, uz napomenu da “referentne kamatne stope predstavljaju ključne stubove finansijske stabilnosti i sto-
ga imaju centralnu ulogu na fi-
nansijskim tržišti-
ma“, ukratko opi-
sali šta je srž ko-



ince, or so
“That’s
ple in the l
acute care,
ter, and les-
ing people
as long;
at mea
hey ne
at a cost
per day for
more sense!”
He said the
gan aims to
need them on
term care beds
ices such as Me
visits and nurisin
them.
Seniors benefit

Bosna i Hercegovina/ www.suton.ba • Hrvatska/ www.sutongraf.hr • Crna Gora/ www.sutonprint.me

Mi tiskamo vaš časopis.
Kozmetiku proizvode drugi.

SUTON
grafička industrija

rekacija načina utvrđivanja EURIBOR-ova.

"EURIBOR je nezaštićena tržišna referentna stopa koju je izračunavao panel odabranih banaka, što je povećavalo rizik u formiranju kamatnih stope.

Kako bi se ispunili zahtjevi Evropske uredbe o referentnim stopama, razvijena je nova metodologija obračuna (tzv. hibridna metodologija). Prema novoj, hibridnoj metodologiji, EURIBOR se izračunava korištenjem stvarnih transakcija kad god su takve transakcije dostupne.

U uvodnoj fazi promijenjena je metodologija za izračun EONIA prekonočne referentne kamatne stope (od 1. oktobra 2019. godine). Nakon preporuke Radne grupe za bezrizične stope eura, 1. oktobra 2019. godine Evropski institut za tržište novca (EMMI) promijenio je način izračuna EONIA te je EONIA metodologija redefinisana kao €STR (Euro Short Term Rate) plus fiksni raspon, izračunat kao razlika između osnovne kamatne stope EONIA - koristeći dnevne podatke od 17. aprila 2018. do 16. aprila 2019. godine, Evropska centralna banka (ECB) je izračunala ovaj raspon kao 0,085% (8,5 baznih bodova). €STR prikazuje neosigurane prekonočne troškove pozajmljivanja valute euro za banke koje se nalaze u eurozoni. Promjene će doživjeti i druga neosigurana tržišna referenta kamatna stopa EURIBOR, koja se formira za nekoliko ročnosti kroz postepeno uvođenje hibridne metodologije, objasnjavaju iz Udruženja, napominju-

Afera "LIBOR"

Za razliku od EURIBOR-a, koji se utvrđuje tako što svakim radnim danom 20-ak najvećih evropskih banaka ispuniljaju anketu u kojoj naznači uz koliku kamatu mogu privabiti eure na rok od sedam do godinu dana, u slučaju LIBOR-a radi se o stopi po kojoj novac privavlja 18 najboljih banaka na londonskom tržištu novca.

LIBOR je globalno puno popularniji zbog više valuta koje pokriva i za njega su vezane kamatne stope raznih vrsta finansijskih instrumenata, od obveznica preduzeća, preko kredita do raznih vrsta finansijskih izvedenica. Kada je riječ o uticaju LIBOR-a na širu populaciju, ona se ogleda prvenstveno u činjenici da je uz njega vezana većina kredita sa promjenjivom kamatnom stopom.

Upravo iz širokog obuhvata LIBOR-a proizilazi i astronomska finansijska težina afere s lažiranjem te kamatne stope, koja je i ukazala na nužnost reforme u oblasti LIBOR-ova. Naime, kada je libor bio precijenjen, građani su plaćali svoje kredite



Afera "LIBOR" bila je okidač za reformu kamatnih stope

više nego što su trebali, a kada je bio podcijenjen, manipulacija banaka išla im je u korist. Sa sigurnošću se može reći samo da su banke bile u plusu, ali nemoguće je reći jesu li građani ukupno na nuli, u minusu ili plusu, i to iz više razloga.

Kako je pokazala istraga koja je rezultirala kažnjavanjem vodećih svjetskih finansijskih igrača, u doba rasta globalne ekonomije, banke su precjenjivale LIBOR, a korisnici kredita plaćali su veće kamate nego što su trebali, dok su ga za vrijeme posljednje svjetske finansijske krize potcjenvale, što je išlo u korist kreditno zaduženih fizičkim i pravnim licima, ali je štetila investitorima či-

ji je prinos bio vezan uz LIBOR i koji su zaradivali mnogo manje nego što su realno trebali, a među kojima su bile i državne institucije, ministarstva finansija, lokalne zajednice, penzioni fondovi..., uslijed čega su i ovi pronađeni trpjeli indirektnu štetu.

Epilog svega bilo su hiljade sudskih tužbi protiv banaka, prvenstveno u SAD-u, ali i u drugim zemljama svijeta, od kojih su mnoge još uvek aktivne, zbog kojih je afera "LIBOR" od analitičara proglašena "duhanskim časom za bankarsku industriju", s referencom na tužbe koje su američku duhansku industriju 1998. godine koštale više od 200 milijardi dolara...

ći da reforma IBOR-a utiče i na postojeće i na nove ugovore, "a posebno na ugovore o kreditima i finansijske ugovore vezane za LIBOR".

Kada je riječ o LIBOR-u, iz Udruženja ukazuju da "Centralna banka Engleske i Agencija za finansijsko poslovanje, kao i Radna grupa za bezrizične referentne stope u funtama,

očekuju da će sve finansijske institucije sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu do kraja prvog ovogodišnjeg kvartala prestati izdavati nove proizvode zasnovane na LIBOR-u koji dospijevaju nakon 2021. godine".

"Za oticanjanje rizika da jedna ili više LIBOR stope ili referentnih vrijednosti budu ukinute dok učešni-

ci na tržištu i dalje imaju izloženost prema toj stope, finansijske institucije i klijenti se potiču da zaključe alternativne ugovorne odredbe, koristeći ARR (alternativne kamatne stope) kao zamjenske stope. Bankarski sektor kontinuirano prati i radi na razvoju alternativnih ugovornih odredbi, kako bi se ublažio rizik povezan s neizvjesno-



šću postojanja LIBOR-a nakon 2021. godine i kako bi se smanjila potencijalna nesigurnost ako se LIBOR prestane koristiti", potvrđavajući pritom i kako će se inovacije na polju referentnih kamatnih stope odraziti na bosanskohercegovačko finansijsko tržište.

UTICAJ NA BiH

"Referentne kamatne stope se upotrebljavaju u čitavom ekonomskom sistemu i kao takve su sastavni dio kreditiranja fizičkih lica ili pravnih lica. Reforma referentnih kamatnih stopa odnosi se i na finansijske proizvode u BiH vezane za ove stope.

Ako se osvrnemo na do-



Kontinuirano radimo na razvoju alternativnih ugovornih odredbi, poručuju iz Udruženja banaka BiH

maće tržište, finansijski proizvodi sa fluktuirajućom kamatnom stopom su predominantno vezani za EURIBOR, s obzirom na povezanost domaće valute za euro. Unapređena metodologija naslanja se na staru metodologiju, stoga se hibridni EURIBOR smatra prirodnim nasljednikom 'starog' EURIBOR-a.

Unapređenim okvirom prešlo se na matematički izračun prosjeka stvarnih transakcija na tržištu na posmatrani datum, što ne mijenja trenutno postojeće ugovorne odnose. To praktično znači da se EURIBOR i dalje može koristiti nakon 2021. godine prema svojoj evoluiranoj hibridnoj metodologiji, gdje se s aspekta klijenata i finansijskog efekta predviđa da hibridni EURIBOR u početnoj fazi ne odstupa od postojećeg za više od 0,05 posto, dok će budućnost kretanja EURIBOR-a, nakon tranzicijskog perioda, ovisiti o odlukama ECB-a i tržišnih uslova.

Eventualnim prelaskom na novu referentnu kamatnu stopu očekuje se aktivno uče-



šće regulatornih tijela, na način da se odredi zamjenska stopa na nivou bankarskog sektora. Banke kontinuirano prate reformu kamatne stope te ukoliko dođe do temeljne promjene metodologija bit će neophodno kroz institucionalni okvir obezbijediti nesmetanu tranziciju na nove referentne kamatne stope, s ciljem neometanog funkcionisanja finansijskog tržišta i odnosa među tržišnim učesnicima", zaključuju iz Udruženja, naglašavajući kao veoma važnu činjenicu da navedene reforme neće imati uticaja na finansijske proizvode vezane za fiksnu kamatnu stopu. ■



Entitetske agencije za bankarstvo smatraju da se radi o internom pitanju komercijalnih banaka

